t1_fomodel3 (TMayngiZ9kkoaArGuSVmPgcvM4e8fCUQjCQ)

October 27, 2020

Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_relat\_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8\_relat\_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m2\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k8\_eqrel\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7\_eqrel\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_setfam\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_eqrel\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5\_setfam\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_xboole\_0 : \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1\_subset\_1\ X0\ X1) \Rightarrow ((v1\_xboole\_0\ X1) \vee (X0 \in X1)) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0) \wedge (\neg v1\_xboole\_0\ X1)) \Rightarrow ((r2\_subset\_1\ X0\ X1) \Leftrightarrow (r1\_xboole\_0\ X0\ X1)) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0) \wedge ((\neg v1\_xboole\_0\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ X0\ X1) \Leftrightarrow (m1\_subset\_1\ X2\ X1)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v3\_relat\_2\ X1) \wedge ((v8\_relat\_2\ X1) \wedge ((v1\_partfun1\ X1\ X0) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X0)))))) \Rightarrow (k8\_eqrel\_1\ X0\ X1 = k7\_eqrel\_1\ X0\ X1) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0) \wedge ((v3\_relat\_2\ X1) \wedge ((v8\_relat\_2\ X1) \wedge ((v1\_partfun1\ X1\ X0) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X0))))))) \Rightarrow (v1\_setfam\_1\ (k7\_eqrel\_1\ X0\ X1)) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge((\neg v1\_xboole\_0\ X1)\wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))))\Rightarrow(\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ X0\ X1)\Rightarrow(m1\_subset\_1\ X2\ X0)) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1\_eqrel\_1\ X1\ X0)\Rightarrow(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v3\_relat\_2\ X1)\wedge((v8\_relat\_2\ X1)\wedge((v1\_partfun1\ X1\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X0))))))\Rightarrow (m1\_eqrel\_1\ (k8\_eqrel\_1\ X0\ X1)\ X0) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)))\Rightarrow((m1\_eqrel\_1\ X1\ X0)\Leftrightarrow((k5\_setfam\_1\ X0\ X1 = X0)\wedge(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))\Rightarrow((X2\in X1)\Rightarrow((X2\neq k1\_xboole\_0)\wedge(\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))\Rightarrow(\neg(X3\in X1)\wedge((X2\neq X3)\wedge(\neg r1\_xboole\_0\ X2\ X3))))))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_xboole\_0\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))\Rightarrow(v1\_xboole\_0\ X1)) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge(v1\_setfam\_1\ X0))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ X0)\Rightarrow(\neg v1\_xboole\_0\ X1)) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_eqrel\_1\ X1\ X0)\Rightarrow(\neg v1\_xboole\_0\ X1)) \tag{12}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0)\Rightarrow(\forall X1.((v1\_partfun1\ X1\ X0)\wedge((v3\_relat\_2\ X1)\wedge((v8\_relat\_2\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X0))))))\Rightarrow(\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)\ (k8\_eqrel\_1\ X0\ X1))\Rightarrow(\forall X3.(m2\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)\ (k8\_eqrel\_1\ X0\ X1))\Rightarrow((\neg r2\_subset\_1\ X2\ X3)\Rightarrow(X2 = X3)))))$$